

Assises de la langue occitane

Pau - Amphithéâtre de la présidence

Du 13 février 2017 au 14 février 2017



Le Med'oc de Pau (Mouvement des étudiants d'Occitanie), en partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'INOC Aquitània et Lo Congrès Permanent de la Lenga Occitana, organisa les 14 et 15 février 2017, les *Assises de la langue occitane*.

Le principe de ces assises est de rassembler les acteurs utilisant la langue occitane ou une autre langue dite « de France » : praticiens, universitaires, enseignants, élus, directeurs d'institutions, techniciens des collectivités, afin de créer une convergence d'idées et de réflexion en vue d'un renforcement de l'usage de l'occitan dans les Pays de l'Adour.

Dans un contexte faisant suite à la constitution de politiques linguistiques par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques (2005) et la Région Aquitaine (2007), les objectifs de ces rencontres sont de réaliser une présentation des acteurs invités pour constituer un diagnostic et un état des lieux afin de dégager des préconisations pour favoriser le développement, la fonctionnalité et la vitalité de la langue.

Les assises vont se dérouler de la manière suivante : le mardi matin, se déroulera la conférence inaugurale de Georg Kremnitz (Linguiste et sociolinguiste allemand à l'université de Vienne, spécialiste de l'Occitan et du Catalan) suivie d'une table ronde des élus locaux. Le mardi après-midi et le mercredi matin se tiendront des ateliers thématiques. Il s'agira de présenter les actions des intervenants et de réfléchir collectivement aux problématiques des ateliers. Le mercredi après-midi, aura lieu la restitution des travaux en ateliers ainsi qu'une conclusion générale.

Inscription obligatoire. Contact : ✉ assisasoc@gmail.com

Lo Med'oc de Pau (Moviment deus Estudians d'Occitània), en aliança dab l'Universitat de Pau e deus País de l'Ador, l'InOc Aquitània e lo Congrès permanent de la Lenga occitana, qu'organiza los 14 e 15 de hèurer, las *Assises de la Lenga occitana*.

Lo principi d'aquestas assisas qu'ei d'amassar los actors qui utilizan la lenga occitana o ua auta lenga dita « de França » : practicians, universitaris, ensenhaires, elegits, directors d'institucions, tecnicos de las collectivitats, entà crear ua convergècia d'ideas e de reflexion per un ahortiment de l'usatge de la lenga occitana dens los País de l'Ador. Dens un contèxte qui hè seguida a la constitucion de politics lingüisticas per lo Conselh generau deus Pirenèus-Atlantics (2005) e la Region Aquitània (2007), los objectius d'aquestas encontres que son de realizar ua presentacion deus actors invitats entà constituir un diagnostic e un estat deus lòcs a fin de desgatjar preconizacions entà favorizar lo desvolopament, la foncionalitat e la vitalitat de la lenga.

Las assisas que's van debanar de la manèira qui segueish : lo dimarç au matin que i aurà ua conferéncia inauguraue de Georg Kremnitz (lingüista e sociolingüista alleman a l'Universitat de Vienne, especialista de l'occitan e deu catalan), puish ua taula-redonda deus elegits locaux. Lo dimarç au vèspre e lo dimècres au matin que's tieneràn talhèrs tematics. Que's tractarà de presentar las accions deus intervenents e de pensar collectivement a las problematicas deus talhèrs. Lo dimècres au vèspre que i aurà la restitution de las òbras en talhèrs e ua conclusion generau.

Inscripcion obligatòria. Contacte : ✉ assisasoc@gmail.com